

COMMUNIQUÉ OFFICIEL DU COMITE DIRECTEUR FFCC

OBJET : DÉCISIONS PRISES POUR LA SUITE DU CALENDRIER 2022 DES COURSES DE LIGUES.

Mesdames et Messieurs les Licenciés(es),

Le Comité Directeur de la FFCC, réuni ce mardi 3 mai 2022, a pris à l'unanimité les décisions imposées par le contexte exceptionnel de la baisse très fortes des effectifs de raseurs stagiaires de la catégorie Ligue 2022.

Rappel du contexte exceptionnel :

Le calendrier 2022 des courses de ligues avec 216 courses validées, a été bâti sur la base d'un effectif de 38 stagiaires validé durant l'inter saison par la commission sportive de la FFCC.

Juste avant le début de la saison, 4 stagiaires ont informé le CTS Cyril Garcia de leur décision d'arrêter la course camarguaise.

Au bout de 3 semaines de courses de ligues, 7 stagiaires ont subi des blessures de diverses natures, les écartant des pistes pour des délais allant de 1 mois à 3 mois.

À la suite du décès du raseur stagiaire Enzo Robert, 5 stagiaires ont décidé d'arrêter ou de mettre en suspens la course camarguaise.

L'effectif opérationnel à ce jour est de 22 stagiaires avec 10 droitiers et 12 gauchers.

Sur les 216 courses programmées au calendrier, il en reste 180 sur 6 mois soit une moyenne de 30 par mois, ou 7,5 par semaine.

Le maintien du calendrier des courses de ligues 2022 en l'état n'est pas réalisable.

Des arbitrages vont être décidés avec un minimum de 50 courses de ligues concernées.

Méthode de travail validée par le Comité Directeur :

À partir de cette semaine, la Commission Sportive de la FFCC et le CTS, ensemble, feront un point tous les lundis sur l'effectif disponible et opérationnel, les renforts possibles et le calendrier prévisionnel des 3 semaines à venir.

Tous les lundis soir, ils feront les propositions d'arbitrages au bureau de la FFCC, qui, tous les mardis soir analysera les remontées de la Commission Sportive associée au CTS, décidera et communiquera sur les arbitrages des courses de ligues du calendrier 2022.

Décisions prises par le Comité Directeur :

Chaque course qui ne pourra pas être maintenue en catégorie Ligue, pourra être transformée par l'organisateur en Course de Taureaux Jeunes ou Neufs.

Chaque organisateur dont la course de ligue sera annulée, qui acceptera de la transformer en Course de Taureaux Jeunes ou Neufs bénéficiera d'une aide financière de la FFCC de **1000 €** pour accompagner cet engagement et cet esprit fédéral.

La commission calendrier pourra, en relation avec les organisateurs impactés par les annulations et la commission sportive accompagnée du CTS, essayer de trouver des dates de reports acceptables.

Le Comité Directeur valide dès aujourd'hui la possibilité de renforcer les courses de ligue par 2 raseurs confirmés toute la saison dans la mesure où cette solution sera proposée aux organisateurs par la commission sportive associée au CTS afin d'éviter des annulations supplémentaires.

Critères retenus par le Comité Directeur pour les arbitrages :

Les arbitrages sur le calendrier des courses de ligues 2022 se feront sur une base minimum de 4 courses de ligues maintenues par semaine avec selon les éléments de décisions, la possibilité de faire évoluer ce nombre.

Les critères principaux d'arbitrages dans les annulations seront les suivants :

- Le nombre de raseurs stagiaires disponibles, leur état de santé physique et leur niveau sportif du moment.
- La disponibilité des tourneurs (2 par course)
- Le temps de repos entre chaque course
- Le nombre de nouveaux raseurs (2 premières années) de la catégorie Avenir disponibles pour participer aux courses de ligues.
- Les catégories de piste A et B et les pistes à 8 stagiaires seront d'abord retenues pour les annulations ou transformations en Course de Taureaux Jeunes ou Neufs.
- L'analyse du tableau prévisionnel des Courses 2022 par organisateur (ci-après) en retenant en priorité pour les arbitrages :
 - Les organisateurs avec un nombre de courses de ligues élevé
 - Les organisateurs avec un ratio courses de ligues sur courses totales au-dessus de la moyenne, la moyenne étant de 31%
 - Les organisateurs ne programmant pas de Course de Taureaux Jeunes ou Neufs



VILLES	PISTES	CLUBS/MAIRIES/ORGANISATEURS	Ligues	A5	AV	T/ N-J	VACHES	TOTAL	Ratio Ligues / Total Courses
VENDARGUES	C	CT LA MULETA	9	4	13	1		27	33%
LES ST MARIES DE LA MER	B	PNRC	6					6	100%
NOVES	C	CTPR L'ENCIERRO	6	1	4			11	55%
VAUVERT	B	COMMISSION DES FESTIVITES	6	3	7		1	17	35%
MONTFRIN	C	CTPR LOU POUGAOU	6		11	2		19	32%
VESTRIC-CANDIAC	D	PRESELECTION DE VACHE	5					5	100%
AIMARGUES	C	CTPR LA BALLESTILLA	5		2	1		8	63%
SOMMIERES	C	CT SOMMIEROIS ET DE SON PAYS	5	3	5	2		15	33%
MARGUERITES	D	CTPR LA BOUVINA	5		8	2		15	33%
MARSILLARGUES	C	CTPR LOU BAJAN	4		2	2		8	50%
VILLENEUVE les MAGUELONE	C	SECTION TAURINE PAUL RICARD VILLENEUVOISE	4	2	3			9	44%
PELISSANNE	E	SOCIETE TAURINE PAUL RICARD	4		4	2		10	40%
VALLABREGUES	D	CTPR LOU VINCEN	4		6			10	40%
JONQUIERES ST VINCENT	D	CTPR L'AFICION	4		4	3		11	36%
ST GENIES DES MOURGUES	D	CTPR LE TRIDENT	4		4	3		11	36%
FONTVIEILLE	C	CTPR FONTVIEILLOIS	4	5	3	1		13	31%
REMOULINS	D	UNION TAURINE REMOULOISE	4		7	3		14	29%
SALIN-DE-GIRAUD	D	PNRC	3					3	100%
ST MATHIEU DE TREVIERES	C	CT LE ST LOUP	3		1			4	75%
UCHAUD	E	CTPR LOU VOVO	3		1			4	75%
FOURQUES	D	CTPR	3	0	2			5	60%
BEAUCAIRE	B	CT FANFONNE GUILLERME	3		2			5	60%
MAUGUIO	C	CT LE TRIDENT	3	1	2			6	50%
BARBENTANE	C	CTPR BARBENTANAIS	3		3			6	50%
BELLEGARDE	C	JEUNESSE BELEGARDAISES	3		1	2		6	50%
ST REMY DE PROVENCE	C	CT LOU GLANUM	3		1	3		7	43%
MANDUEL	D	CTPR LE TRIDENT	3		6			9	33%
ROGNONAS	D	CTPR L'ABRIVADO	3		4	2		9	33%
CASTRIES	C	CERCLE TAURIN LE TRIDENT	3	1	5	2		11	27%
VALLABREGUES	D	CT LOU MAMA	3		6	2		11	27%
LES ST MARIES DE LA MER	B	SAS TAUREAUX DES SAINTES	3	3	7			13	23%
SOMMIERES	C	CTPR LOU CARMEN	3	5	4	2		14	21%
LANSARGUES	C	COMITE DES FETES	3	2	6	4		15	20%
BEAUCAIRE	B	CT BEAUCAIROIS	2		1			3	67%
ST REMY DE PROVENCE	C	CT L'ABRIVADO	2			1		3	67%
BEAUVOISIN	D	CTPR LOU COSAQUE	2		1	1		4	50%
MAUSSANE	D	VALLEE DES BAUX	2		1		1	4	50%
ORGON	E	CTPR LA BOUVINE	2		2			4	50%
ARLES	A	SAS LUDI ARLES ORGANISATION	2	2	1			5	40%
AIGUES-VIVES	C	UNION TAURINE PAUL RICARD	2		1	2		5	40%
FOURQUES	D	CT LOU CHIN-CHEI	2		1	2		5	40%
PORT ST LOUIS DU RHONE	C	TORO CLUB ST LOUISIEN TITI BONCOEUR	2		3			5	40%
ST CHRISTOL	E	CT LOU FERRI	2		3			5	40%
BAILLARGUES	D	CTPR LE SANGLIER	2		4			6	33%
SALIN-DE-GIRAUD	D	CT PROUVENCO AFRICAIN	2		4			6	33%
MAUGUIO	C	CTPR LE MELGUEIL	2	2	3			7	29%
ST GEORGE D'ORGUES	E	CT LE TRIDENT	2	2	1	2		7	29%
EYGUIERES	D	CTPR LA BOUVINE	2		4	1		7	29%
GALLARGUES LE MONTUEUX	E	COMITE DES FETES	2		4		1	7	29%
CODOGNAN	E	COMITE DES FETES	2		2	3	1	8	25%
AIMARGUES	C	COMITE DES FETES	2		4	3		9	22%
LE CAILAR	D	MAIRIE	2		2	4	1	9	22%
PLAN ORGON	D	LOU RAMI	2		6	1		9	22%
ST LAURENT D'AIGOUZE	D	COMITE DES FETES	2		2	4	1	9	22%
REDESSAN	D	CTPR LE TORIL	2		5	3		10	20%
PALUDS DE NOVES	D	CT DES PALUDS	2		8	1		11	18%
ENTRESSEN	E	CT ENTRESSEN	1		1			2	50%
MANDUEL	D	MAIRIE	1		1			2	50%
VAUVERT	B	CT L'ABRIVADO	1		1			2	50%
VAUVERT	B	CT LES AMIS DE LA CAMARGUE	1		1			2	50%



BEAUVOISIN	D	CT L' AFICION	1			2		3	33%
BELLEGARDE	C	CT L' AFICION	1		1	1		3	33%
MILHAUD	D	CT LI TAU MILHAUDOIS	1		2			3	33%
RODILHAN	E	CTPR AFICION	1			1	1	3	33%
TARASCON	D	CT LOU PETASSA	1		2			3	33%
MAUGUIO	C	CT LOU BIOU	1	1	1	1		4	25%
AIGUES-VIVES	C	COMITE D'ANIMATION	1		2	1		4	25%
BELLEGARDE	C	CTPR LE CINQ FRANCS	1		1	2		4	25%
BOUILLARGUES	D	CT LA CLEDA	1		2	1		4	25%
CODOGNAN	E	CT LES ENGANES	1		1	1	1	4	25%
PERNES LES FONTAINES	D	CTPR LOU TOUREDU PERNEN	1		3			4	25%
ROQUEMAURE	E	CTPR	1		1	2		4	25%
ST CHAPTES	D	CT LOU BIOU	1		1	2		4	25%
ST REMY DE PROVENCE	C	UTPR ST REMOISE	1		1	2		4	25%
VESTRIC-CANDIAC	D	CTPR LA BOUVINDO	1		2		1	4	25%
ST REMY DE PROVENCE	C	CT DES ALPILLES	1		3	1		5	20%
AIGUES-VIVES	C	CTPR LOU FERRI	1		3	2		6	17%
CAISSARGUES	E	CT LOU SAQUETOUN	1		4	1		6	17%
LE CAILAR	D	CTPR LOU SANGLIE	1			5		6	17%
MARSILLARGUES	C	COMITE DES FETES	1		2	3		6	17%
ST ANDIOL	D	CTPR LOU BOUVAOU	1		5			6	17%
LUNEL-VIEL	D	CTPR REUNIS	1		1	4	1	7	14%
EYRAGUES	C	CTPR LA BOURGINE	1	2	5			8	13%
ARAMON	D	CTPR	1		6	1		8	13%
RAPHELES-LES-ARLES	D	CTPR	1		5	2		8	13%
ST MARTIN DE CRAU	C	CTPR	1		7			8	13%
MARSILLARGUES	C	CT LA SOUNAIA	1		3	5		9	11%
ST LAURENT D'AIGOUZE	D	CTPR LOU BANDOT	1		8	1		10	10%
LUNEL	A	MAESTRIA PRODUCTION	1	9	3			13	8%
PEROLS	C	MAIRIE	1	2	5	8		16	6%
LE GRAU DU ROI	B	SAS VINCENT RIBERA PRODUCTION	1	9	10	3	2	25	4%
SOUS TOTAL			214	59	291	119	12	695	31%
ALES	A	TORO ALES CEVENNES	0	1	1	1		3	
NIMES	A	CASAS	0	2	2			4	
BEAUVOISIN	D	COMITE D'ANIMATION	0		2	7	1	10	
BELLEGARDE	C	MAIRIE	0		3	5		8	
CAVAILLON	C	CT CAVAILLONNAIS	0		2	3		5	
GENERAC	E	MAIRIE	0		4	0	1	5	
TEYRAN	E	LOU BIOU	0			2		2	
AUREILLE	E	CTPR AUREILLOIS	0	1	3	2		6	
CASTRIES	C	ATC LES MANADES	0	1				1	
MAUGUIO	C	SERVICE CULTURE TRADITIONS ET PATRIMOINE	0	1	5			6	
ST REMY DE PROVENCE	C	COMITE DES FETES	0	1	4	1		6	
CHATEAURENARD	A	UNION TAURINE	0	2	1	0		3	
ST GILLES	C	ASSOCIATION DES FESTIVITES	0	2	3	1		6	
CHATEAURENARD	A	UNION TAURINE CHATEAURENARDAISE	0	3	1	1		5	
PALAVAS	B	CTPR FIESTA Y TORO	0	3	1	1		5	
MOURIES	C	CT MOURIESEN	0	4	1	1		6	
BEAUCAIRE	B	REGIE MUNICIPALE	0	7	1			8	
AIGUES-VIVES	C	CT LI FESTEJAIES	0					0	
ALLEINS	A	CTPR LE BASTIDON	0		3	1		4	
AUBAIS	E	CLUB TAURIN LA BOURGINE	0			7		7	
BELLEGARDE	C	CT LE REVIVRE	0					0	
BEZIERS	A	SAS BETARRA	0		1			1	
CABANNES	D	CTPR LOU PROUVENCO	0		6	0		6	
FOS/MER	C	CTPR LE GALEJON	0		2			2	
FOURQUES	D	MAIRIE	0		3			3	
GARON	E	CT MISTRAL	0					0	
GRAVESON	D	CT LOU BIOU GRAVESOUNEN	0		3	2	1	6	
ISTRÉS	A	TORO CLUB ISTRÉEN PAUL RICARD	0	1	2			3	
LA GRANDE-MOTTE	C	CTPR LOU GREGAU	0		2			2	
LANSARGUES	C	CT LOU GARRO	0		1	2		3	



LANSARGUES	C	CTPR FREDERIC DURAND	0		2			2
LATTES	C	CTPR LOU TAU	0		3	2		5
LATTES	C	MAIRIE	0					0
LAUDUN	E	CT LOU GANDAR	0					0
LE CRES	D	CTPR JOUJOU	0		1			1
LES ST MARIES DE LA MER	B	CNOF	0		2	1		3
LES ST MARIES DE LA MER	B	CT MIREILLE	0		1			1
LES ST MARIES DE LA MER	B	CTPR ETIENNE BOISSET	0		1			1
MAUGUIO	C	UNION TAURINE MELGORIENNE	0			1		1
MILHAUD	D	MAIRIE	0		2	1		3
MOUSSAC	E	CT LOU GARDON	0					0
MUDAISON	E	COMITE DES FETES	0		2			2
PORTIRAGNES	D	CT LOU CAMARGUEN	0		2			2
ST CHAPTES	D	COMITE DES FETES	0		3			3
ST ETIENNE du GRES	D	ASSOCIATION GRESOUILLAISE	0		4			4
ST LAURENT D'AIGOUZE	D	CTPR LOU SARRAIE	0			5		5
TARASCON	D	MAIRIE	0		2	1		3
UCHAUD	E	MAIRIE	0		2	1	1	4
UZES	D	CTPR D'UZES	0		4			4
VERGEZE	C	COMMISSION DES FESTIVITES	0		2	4		6
TOTAL			214	88	381	172	16	871

Pleinement conscient de la situation, de ses conséquences, le Comité Directeur a pris les décisions qui s'imposent à lui.

Grâce aux très bons résultats financiers de la FFCC de 2020 et 2021, après avis favorable de la Commission Finances et du Bureau Fédéral, et dans le but d'arriver à transformer le maximum de courses de ligues annulées en Courses de Taureaux Jeunes ou Neufs, le Comité Directeur a considéré que la trésorerie de la FFCC devait servir à accompagner des situations exceptionnelles et a validé l'aide de 1000 € pour chaque course de ligue annulée par décision fédérale et transformée en Course de Taureaux Jeunes ou Neufs par l'organisateur.

Avec notre sincère considération fédérale.

Pour le Comité Directeur